

# Lwendolunyanyuli lwa lwanzheni



Joseph, Takalani, Martha na  
Mohammed ndi vhana vhe vha  
vha vha tshi pfana na u ita zwithu  
zwi no nyanyula. Vho vha vha tshi  
takadzwa nga u gonya dzithavha,  
u bambela damuni na u dia zwinwi  
ngomu Iwanzheni.

Liňwe duvha avha vhana vhuňa  
havho vha humbula u fara lwendo  
Iwanzheni vha tshi tandula lifhasi.  
"Kha ri lavhelese mepe ri vhone  
hune ra do alavha ri tshi ya hone,"  
hu amba Takalani.



Vha longa mepe, khamphasi,  
lufhangā lwa tshikwamani,  
begevhulalo, thotshi, khamera na  
zwiliwa zwi no ḫo fhedza nwedzi.

"Ri so ngo hangwa  
badzhiphapamali," hu amba  
Joseph.

Musi zwithu zwōthe zwo no pangwa  
mikhwamani nahone vha so ngo  
takala zwone, avha vhana vhanā  
vha alavha musi ḫuvha li tshi vho  
suvhela.



Vha alavha vha tshi tsa vha tshi  
gonya na magabelo. La vhuya la  
vha vhusiku vha tshi kha di alavha.  
Uho vhusiku lwanzhe lwo vha lwo  
halifha.

Muya u tshi unga ngeno magabelo  
a tshi phoshomedza matungo a  
ngalavha yavho.



Mohammed a mbo vhona tshedza  
tshi tshi lailai tshi kule. Ndi iñwe  
ngalavha yo livhaho khavho.

A doba thelesikoupu a gonya  
nthantha ngei hu re na tshiingamo  
uri a kone u vhona ila iñwe  
ngalavha zwavhudi.

"I nga vha i ngalavhadé yeneyi?"  
hu vhudzisa Martha.

"I nga vha i ngalavha ya  
vhaendalashango  
kana ngalavha ya  
thundu," ndi Joseph  
a no ralo.





Ila iñwe ngalavha ya mbo sendela tsini nga zwiñuku. Hu vhonala hu na vhanna vha re na tshivhalo khayo.

Vhana vha tshuwa vhukuma musi vha tshi vhona uri ndi zwifhatuwo zwa vhathude.

"Ni vhone! Ndi maphairete!"

Ndi Takalani a tshi vhidzelela.

"Maphairete ndi mini?" hu vhudzisa Mohammed.

"Ndi mbava dza vhahomboki vha no dzhia thundu dza vhañwe vhaalavhi nga khani." hu fhindula Takalani.



"Kha i shome ri dilugisele u lwa na maphairete namusi," ndi Takalani a no ralo.

Nangoho vhala vhana vha sa ofhi tshithu vha mbo bvisa zwithavhane zwa maswodo a u tambisa.

"Mukaputeni Joseph kha vha ri range phanda! Ri do tevhela vhone ra kunda!" hu vhidzelela Mohammed, Martha na Takalani.



"Hee vhoiwe maphairete, ḫuwani  
fħano!" ndi avha vhana vha tshi  
huwelela.

"Takalani, vhidzani vhalindi vha  
phendelashango!" ndi Mukaput̄eni  
Joseph vha tshi nea ndaela.

Hu si kale ha mbo pfala u bvuma  
ha hilikhophutha ya vhapħalali.  
Ndi hone avha vhana vha tshi  
femuluwa. Maphairete vha  
rembulusa ngalavha yavho nga  
u ḫavħanya vha shavha vha tshi  
džħena swiswini.

Mukaput̄eni Joseph vho tshidza  
vħathu!



"Huree!" hu vhidzelela vhana nga dakalo.

"Khombo yo fhira! Maphairete o o ya nalo! Mukaput<sup>u</sup>eni Joseph kha ri<sup>n</sup>e ndi muhali! Vhe hone a hu na ane a sendela na tshihali!" vhana vha zhamba vha tshi ralo.

Hu khou hovhelela madautsha zwino. Madumbu e a vha a tshi tita o fhira. A hu tshee na khombo.

Vhana avha vha alavha vha tshi isa phanda Iwendo Iwavho. Vha pfa vho takala uri vho dovha vha takuwa hafhu vha tshi livha phanda u tandula lifhasi.




Vha alavha vha tshi bva Devhula  
vha tshi ya Tshipembe he vha  
tangana na vhana vha no bva  
mashangoni mañwe.

Musi vha tshi orowa hayani vha  
sumbedza vhabebi na dzikhonani  
zwinepe zwe vha dzhia.

Vha bva kha Iwendolunyanyuli Iwa  
tsiavhafu!

Musi **hu** **na** **tshine** **tsha** **ni**  
**shushedza**, **shumisani** **tshikhala**  
**itsho** **NI VHE MUHALI!**





# Vhana vha lifiasi

Lavhelesani tshifanyiso itshi ni wane uri avha vhana vha bva ngafhi.

CANADA



1

SPAIN



2

ENGLAND



3

NORTH AMERICA



4

HAWAII



MEXICO

5

PERU



6

ITALY



7

EGYPT



8

KENYA






9




# Nyito dza u vhala nga zwigwada



- Vhudzani khonani yanu uri itsi tshi<sup>č</sup>ori ni a tshi takalela naa kana hai.  
Bulani tshi<sup>č</sup>itisi.
- Diiteni Mukapu<sup>č</sup>eni Joseph. No vha ni tshi do vha no ita zwifhio?
- Arali hilikhophutha ya vhaphalali i si de. Ho vha hu tshi do vha ho bvelela mini?
- Ni vhona u nga itsi tshi<sup>č</sup>ori ndi tsha vhukuma? Tikedzani phindulo yanu.



Lavhelesani izwi zwifanyiso zwivhili. Elekanyani nga mbudziso dzi tevhelaho ni rere nga phindulo dzanu ni na khonani yanu.



- a. Hu khou bvelela mini tshifanyisoni tshiñwe na tshiñwe?
- b. Ni vhona u nga vhana vho dipfa hani musi vha tshi thoma u pulanelia lwendo lwavho?
- c. Ni vhona u nga vho dipfa hani musi vha tshi vhona maphairete?
- d. No no vhuya na pfa no takalesa khathihhi na u pfa no tshuwa?

Ho vha ho bvelela mini?



3

Fhedzisani nyito iyi.

- a. Wanani maipfi a no bva tshiñorini itshi a no thoma nga mibvumo i tevhelaho ni a ñwale buguni yanu ya ndowedzo: sh- ng-
  - b. Wanani maipfi a no bva tshiñorini itshi a no thoma nga mibvumo i tevhelaho ni a ñwale: -wa -vhi -na
  - c. Wanani maipfi a no bva tshiñorini itshi a re na mibvumo i tevhelaho ni a ñwale: aa ii ai ou -n h | ph- bv- kh- th-
  - d. Wanani maipfi a no bva tshiñorini itshi a re na mubvumo **d** ni a ñwale.
  - e. Ñwalani maipfi a tevhelaho kha dikishinarimune yanu:
- |        |      |         |         |         |
|--------|------|---------|---------|---------|
| alavha | kule | luvhilo | devhula | zwinepe |
|--------|------|---------|---------|---------|
- f. Fhedzisani mafhungo a tevhelaho ni tshi shumisa thandelavhuimo.

i. Vho fara lwendo \_\_\_\_\_ ngalavha.

ii. Mohammed o tielela o ima \_\_\_\_\_ tshiingga.

g. Nwalululani mafhungo a tevhelaho e kha tshifhinga tsha zwino.

i. Madubu o vha a tshi khou vhudzula.

ii. Vho ita mini?

h. Nwalululani mafhungo aya ni dzhenise zwiga zwa u vhala he ha tea.

i. vha khou Ქoda mini

ii. ni vhone

iii. Joseph, Takalani, Martha na Mohammed ndi dzikhonani



4

Shumani na khonani yanu ni fhindule mbudziso idzi.

a. Thoho ya tshit̄ori itshi ndi ifhio?

b. Vhaanewa vhahulwane tshit̄orini itshi ndi vhonnyi?

c. Tshit̄ori tshi bvelela ngafhi?

d. Ni vhone u nga maphairete a kha di vha hone na ñamusí?

Neani mbuno nthihi ya u tikedza phindulo yanu.

e. U ya nga kuvhonele kwanu, vhana vha vha vho tsireledzea musi vha tshi fara nyendo vhe vhot̄e? Neani mbuno dza u tikedza phindulo yanu.



5

Nweledzani tshit̄ori itshi nga maipfi anu. (Nga phara nthihi na mafhungo a malo) Olani tshifanyiso tshi no sumbedza tshit̄ori itshi.



6

Itani khamphasi ya modele i no sumbedza masia mana:

**Devhula, Tshipembe, Vhubvađuvha na  
Vhukovhela**

